

Edema e ka alafiwa ka dilwantshamalwetse. Dikhondomo di thibela stds (bolwetse bo bo tshelanang ka thobalano).

Pilisi e le esi ya Ciprofloxacin.



Pilisi e le esi ya Doxycycline gabedi ka letsatsi mo bekeng.

Ditlilini tsothe tsa mmuso di shwanetse go neela ka kalafo ya STD.

Fa diSTD di sa alafiwe sentle, di phasalatsa HIV.

Dingaka tse di ntsi tsa poraefete ga di neelane ka Ciprofloxacin go boloka tjhelete.

TAC
TREATMENT ACTION CAMPAIGN

NATIONAL OFFICE: 021-788 3507
DURBAN: 031-304 3673 JOHANNESBURG: 011-403 2293
EAST LONDON: 043-760 0050 CAPE TOWN: 021-364 5489

Website: <http://www.tac.org.za>

Support voluntary HIV counselling and testing. There are direct benefits if you know your HIV status. There are medicines that improve your health. Always practise safer sex and use condoms.